

управном или било којем органу који се у цијелости или дјелимично финансира из јавних средстава на нивоу Федерације, у трајању од пет година од дана издржане, опроштене или застарјеле казне; и

- д) забрану стицања службене дужности у законодавном, извршном, правосудном, управном или било којем органу који се у цијелости или дјелимично финансира из јавних средстава на нивоу Федерације, у трајању од пет година од дана издржане, опроштене или застарјеле казне.

Члан 2.

(Ступање на снагу)

Овај Закон ступа на снагу првог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

## ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA

**Koristeći se** овлаштенјима која су ми дата чланом V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora) Опћег оквирног споразума за мир у Bosni i Hercegovini, према којем је високи представник коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења поменутог Споразума о цивилној имплементацији наведеног Мировног уговора; и посебно узевши у обзир члан II. 1. (d) горе наведеног Споразума, према којем високи представник "пружа помоћ, када то оцијени неопходним, у изналажењу рјешења за све проблеме који се појаве у веzi са цивилном имплементацијом";

**Pozivajući se** на став XI.2 Закључака Вјећа за имплементацију мира које се састало у Bonu 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вјеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет у земљи у погледу тумачења Споразума о цивилној имплементацији Мировног уговора како би pomogao у изналажењу рјешења за проблеме, како је претходно речено, "donošenjem обавезујућих одлука, када то буде smatrao неопходним," у веzi са одређеним питањима, укључујући (у складу са тачком (c) овог става) и "mjere у сврху осигурања имплементације Мировног споразума на читавој територији Bosne i Hercegovine и њених entiteta";

**Pozivajući se** на став 4 Резолуције 1174 (1998) Вјећа сигурности Уједињених народа од 15. јуна 1998. године, према којем Вјеће сигурности, у складу с поглављем VII Повелје Уједињених народа "...ponavlja да је високи представник коначни ауторитет за тумачење Aneksa 10 о цивилној имплементацији Мировног уговора и да у случају спора може davati своја тумачења и препоруке, те donositi обавезујуће одлуке, како god оцијени да је neophodno, о питањима која је образложило Вјеће за имплементацију мира у Bonu 9. и 10. децембра 1997. године"

**Rukovođen** потребом да се ојача интегритет избора, конкретно ефикасним санкционирањем свих случајева подмићивања изабраних дуžносника;

**Imajući u vidu** да се корупцијским активностима и даље повређују демократска, економска и друга права и интереси грађана Bosne i Hercegovine, те да је за Bosnu i Hercegovinu од кључног значаја да се осигура jaчање и поштовање владавине права како би се створио основ за економски раст и страна ulaganja;

**Uzimajući u obzir** Коминике Управног одбора Вјећа за имплементацију мира од 12. септембра 2022. у којем је ово Вјеће поновно позвало на дјелотворно, правовремено и одрживо дјеловање против организованог криминала и системске политичке корупције, уз жалjenje што nepotizam и корупција остaju temeljni kamen spoticanja, узрокујући огромну штету економији, свако-

дневном животу грађана и политичкој клими, те naglašavajući да би се дјеловањем у овом случају pokazala посвећеност владавини права и транспарентности, који су кључни за европски пут, те би се doprinijelo сигурности и blagostanju свих грађана Bosne i Hercegovine;

**Imajući u vidu** sadržaj Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini iz 2022. godine, према којем се stanje у Bosni i Hercegovini opisuje као широко rasprostranjena корупција и политичка zarobljenost који neposredno utječu на svakodnevni život грађана, те се даље naglašava да су "krivičnopravna политика и zakonodavni окvir у cijeloj zemlji uglavnom neučinkoviti и neadekvatni у borbi protiv корупције";

**Uzimajući u obzir** činjenicu да је Bosna i Hercegovina daleko najniže rangirana у regionu и treća najgore pozicionirana zemlja у Evropi kada је у pitanju stanje корупције у zemlji према Indeksu percepcije корупције (CPI) за 2022. који objavljuje Transparency International (TI);

**Imajući također u vidu** обавезе Bosne i Hercegovine из Konvencije Ujedinjenih naroda protiv корупције, у kriminalizaciji osnovnih vidova корупције као што је podmićivanje;

**Svjestan potrebe** да се Bosna i Hercegovina на smislen način pokrene и angažira у reformama које су neophodne како би ова zemlja postigla napredak на svom putu ka integraciji у Evropsku uniju и како би to mogla učiniti што је prije moguće;

**Uzimajući u obzir и imajući na umu** sve prethodno rečeno, високи представник овим donosi sljedeću odluku:

## ODLUKA KOJOM SE DONOSI ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

("Службене новине Федерације БиХ", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17)

1. Закон који slijedi и који čini sastavni dio ove Odluke stupa на снагу као што је predviđeno у члану 2. tog Zakona, на privremenoj основи све dok ga Parlament Federacije Bosne i Hercegovine не usvoji у istom obliku, без izmjena и dopuna и без dodatnih uvjeta.
2. Ova Odluka stupa на снагу одmah и одmah се objavljuje на službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika и у "Службеним novinama Federacije BiH".

Broj 11/23  
27. aprila 2023. godine  
Sarajevo

Visoki predstavnik  
Christian Schmidt

## ZAKON O DOPUNI KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Члан 1.

(Нови члан 382b)

У Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Службене новине Федерације БиХ", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 и 75/17) иза члана 382a, dodaje се нови члан 382b, који glasi:

"Члан 382b

Podmićivanje на izborima и у službi која се finansira из javnih sredstava

- (1) Ko posredno или neposredno zatraži, zahtijeva или uzme novac или било који finansijski instrument или drugu vrijednost или drugu materijalnu или nematerijalnu korist или prednost или uslugu или било kakvu vrstu poticaja за себе или за drugoga, укључујући и правну osobu, или ponudu или obećanje takve koristi или prednosti или poticaja за себе или за drugoga, укључујући и правну osobu, како би učinio nešto што inače не би smio učiniti

или propustio da učini nešto što bi inače bio dužan učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnosti, u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

- (2) Ko posredno ili neposredno zatraži, zahtijeva ili uzme novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo koju vrstu poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, ili ponudu ili obećanje takve koristi ili prednosti ili poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, kako bi učinio nešto što bi inače i bio dužan učiniti ili propustio da učini nešto što inače i ne bi smio učiniti u vršenju službene dužnosti ili predstojeće službene dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

- (3) Ko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili daje novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, a koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da učini nešto što inače ne bi smjela učiniti ili propusti da učini nešto što bi inače bila dužna učiniti, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

- (4) Ko posredno ili neposredno ponudi, obeća ili daje novac ili bilo koji finansijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili uslugu ili bilo kakvu vrstu poticaja, nekoj osobi, i za tu osobu ili drugoga, uključujući i pravnu osobu, a koja može iskoristiti službenu dužnost ili predstojeću službenu dužnost u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, da učini nešto što bi inače i bila dužna učiniti ili da propusti da učini nešto što inače i ne bi smjela učiniti, ili ko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine i novčanom kaznom.

- (5) Ko u vršenju službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, učini nešto što inače ne bi smio učiniti ili propusti da učini nešto što bi inače bio dužan učiniti, kad ne bi bilo novca ili finansijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili bilo kakve vrste poticaja za sebe ili za drugoga, uključujući i pravnu osobu, bez obzira kada je takav neprikladan poticaj zaprimljen ili obećan,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

- (6) Krivična djela iz ovog člana postoje bez obzira na to jesu li učinilac iz stava (1), (2) i (5) ovog člana ili osoba koju je učinilac iz stava (3) i (4) ovog člana nastojao pobuditi, ispunjavali uvjete da djeluju, iz razloga što nisu preuzeli dužnost ili nisu bili nadležni ili iz bilo kojeg drugog razloga.
- (7) Za krivična djela iz stava (1) do (5) izreći će se sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti iz stava (1) do (5) ovog člana.
- (8) Novac ili drugi finansijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stava (1) do (5) oduzet će se.
- (9) Imovinska korist, prihod, dobit ili druga korist proistekla iz imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela iz stava (1) do (5) i svaka druga korist proistekla iz vrijednosti ili koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja iz stava (1) do (5) ovog člana, oduzet će se.
- (10) U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osude za krivična djela iz stava (1) do (5) ovog člana imaju za pravnu posljedicu osude:
- a) prestanak službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, i prestanak takvog zaposlenja;
  - b) oduzimanje odlikovanja;
  - c) zabranu obavljanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne; i
  - d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava na nivou Federacije, u trajanju od pet godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

#### Član 2.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

### ODLUKA VISOKOG PREDSTAVNIKA

**Koristeći se** ovlastima koja su mi dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji glede tumačenja spomenutog Sporazuma o civilnoj provedbi navedenog Mirovnog ugovora; i posebice uzevši u obzir članak II. 1. (d) gore navedenog Sporazuma, prema kojem visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom provedbom";

**Pozivajući se** na stavak XI.2 Zaključaka Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatralo